

Povodom obnove d... Amije Ferhat-paÅje SokoloviÅ,â€ja Banja Luka s Ferhadijom opet nalazi

06/05/2016 22:39 by Administrator

Na nesreÅ,â€ju Å,â•ovjeÅ,â•anstva, postoje i takvi ljudi, zapali u duboku zabluđu koji su mislili, sa stajaliÅ,â•ta njihovih u svim, pa i u naÅ,â•jem vremenu prevaziÅ,â€ enih ideja, da ruÅ,â€ji bogomolje, mesta kozmiÅ,â•kog razumijevanja i ljubavi i ljudskog bratstva nareÅ,â€ enog nam od Boga, mogu da prave historiju, koji su, izmeÅ,â€ u ostalih, poÅ,â•inili i takvu ludost da su mislili da iz Banje Luke mogu dinamitom ukloniti neÅ,â•to je njen trajni simbol, Å,â•to je bilo uvijek mjesto ljudskog razumijevanja i veza meÅ,â€ u ljudima, Å,â•to je ne samo zbog svoje ljepote nego upravo zbog toga bilo razlog ponosa svih BanjaluciÅ,â•ana i Å,â•uvat tradicije ljudskog razumijevanja, a to su naÅ,â•e bogomolje, d... Amije, a meÅ,â€ u njima najljepÅ,â•ja od svih Ferhadija.

Â

Ponos generacija

Tako je doÅ,â•lo do ruÅ,â•enja svih, pa i Ferhat-paÅ,â•ine d... Amije - Å,â•uvene i po ljepoti i skladu svih arhitektonskih i urbanistiÅ,â•kih mjerila po kojima joj je graditelj izabrao mjesto i izgled, Å,â• neprevaziÅ,â€ enih na naÅ,â•im prostorima, Ferhadije d... Amije, ponosa generacija BanjaluciÅ,â•ana. Å,â• Bilo ruÅ,â•no, uÅ,â•asno, ali kao sve zlo i svaka rugoba na ovom svijetu, nasreÅ,â€ju, zakratko i evo Ferhadije opet u Banjoj Luci, a s njome njenog najvaÅ,â•nijeg graditelja Ferhat-paÅ,â•je SokoloviÅ,â€ja. Å,â• Ferhat-paÅ,â•ja SokoloviÅ,â€ji bio je ne samo veliki osmanski vojskovoÅ,â€ a nego i Å,â•ovjek Å,â•irokih vidika, zamisli i ostvarenja. MeÅ,â€ u najznaÅ,â•ajnija njegova ostvarenja spada svakako i odluka da se ono naselje koje Å,â€je postati velika Banja Luka dogradi i proÅ,â•iri i definitivno urbano osmisli spajanjem Gornjeg i Donjeg Å,â•ehera i da se time iz uskog klanca izmeÅ,â€ u Å,â•ehitluka i Graba za novi grad otvoriti Å,â•iroko LijevÅ,â•e polje kao prostor njegovog buduÅ,â€jeg razvoja. Kao Å,â•ovjek velikih zamisli on je uÅ,â•inio bitne korake u postavljanju osnova za stvaranje urbane strukture buduÅ,â€jeg grada, one koja je i danas u njegovoj osnovi. Tu novu strukturu grada on je odredio sa dva kljuÅ,â•na i genijalno zamiÅ,â•ljena i ostvarena graÅ,â€ evinska poduhvata, a to su izgradnja prave, devet arÅ,â•ina Å,â•iroke poploÅ,â•ane ceste, koja je vodila od Gornjeg Å,â•ehera, zapravo od mosta na Suturliji, do BojiÅ,â€ja Hana, kao krajnje taÅ,â•ke pruÅ,â•anja tadaÅ,â•inje gradske zone. Å,â• Na tu longitudinalnu on je postavio upravno poloÅ,â•enu drugu cestu koja je od nekadaÅ,â•inje HadÅ,â•ihaliloviÅ,â€ja d... Amije na Mejdanu dolazila iz pravca TeÅ,â•inja, Travnika, Maslovata, Kotor-VaroÅ,â•ji i Å,â•elinca vodila uz potok Å,â•urÅ,â€ evac do Vrbasa i preko Å,â•uprije na Vrbasu kod nekadaÅ,â•inje Hilmijine kafane i HarbaÅ,â•ove pekare, prelazila Å,â•uprije koja je direktno ulazila u tvrÅ,â€ avu Kastel i iz nje izlazila na mjestu nasuprot nekada poznate Å,â•arine slastiÅ,â•arne i Safikadinog mezara, dalje pored Å,â•uvene mesare Fadila BojiÅ,â€ja i zgrade kulturnog druÅ,â•tva Å,â•oeFadiletâ•, Zembine kafane i HadÅ,â•i hafiza KovaÅ,â•eviÅ,â€ja kuÅ,â€je, Raskanove tapetarske radnje i PariÅ,â€ja Å,â•evabdÅ,â•inice, pruÅ,â•ala se pravo do Arnaudije d... Amije i dalje ka cesti koja je vodila prema Bronzanom Majdanu i Sanskom Mostu. Å,â• U presjeku ove dvije kljuÅ,â•ne komunikacije, na taÅ,â•ki koja je topografski najviÅ,â•ja u cijelom gradskom podruÅ,â•ju, Ferhat-paÅ,â•ja je smjestio svoju d... Amiju, jedan od najljepÅ,â•ih primjeraka klasiÅ,â•ne osmanske sakralne arhitekture koja je s prateÅ,â•im zgradama i mezarlukom postala centralna taÅ,â•ka i mjesto od kojeg se mjerilo sve u smislu orientacije u daljinu i Å,â•irinu u nastajuÅ,â•em gradu. Ferhat-paÅ,â•ja je gradnjom ovih komunikacija, koje su i danas u osnovi strukture grada, dao buduÅ,â•oj velikoj Banjoj Luci doprinos ne samo izgradnjom urbanistiÅ,â•kog koda strukture grada nego i izgradnjom mnogih drugih zgrada, kao Å,â•to su bezistan, karavansaraj, medresa, Å,â•arÅ,â•ija s tri stotine radnji, poznata kasnije kao rejon HaniÅ,â•te, i sve druge institucije

BLUSRCU.BA - Stranica za sve banjalucane sirom svijeta!

<http://blusrcu.ba>

nu...ne da Banja Luka po mjerilima tadaÅnje kategorizacije gradova postane Åjehher, kakvim se do tada u cijeloj Bosni moglo zvati samo Sarajevo.Â

Genijalna zamisao

Medresa, mekteb, kiraethana i kutubhana bile su locirane na velikom prostoru uz samu dÃ...Â¾amiju, dok je oko dÃ...Â¾amije bila koncentrirana Ã„Â•arÅjija i to po strogom odreÃ„â€“nom kljuÃ„Â•u po kojem je pazariÅjite za svakojaku robu i stoku bilo na jednoj zadnjoj strani, uz rjeÃ„Â•icu Crkvinu i okrenuto prema rijeci Vrbasu (Ã„Â•uvena Govedarnica), a Ã„Â•arÅjija s duÃ„â€“janima i zanatskim radnjama ka drugoj nasuprot dÃ...Â¾amiji, a izmeÃ„â€“u njih su postavljene zgrade koje su bile za opÃ„â€“u upotrebu. Ono Åjto ovu zamisao Ã„Â•ini genijalnom je mjesto gdje je izgraÃ„â€“ena dÃ...Â¾amija koje je bilo topografski najviÅja taÃ„Â•ka u odnosu na sve ostale nizinske predjele.Ã„Â•iji je i sama dÃ...Â¾amija bila dio.Â Tako je sa Åjerefeta dÃ...Â¾amije bilo moguÃ„â€“e vidjeti sav gradski atar i sve zgrade koje su okruÃ...Â¾ivale dÃ...Â¾amiju. Munara je bila vidljiva sa svih mesta s obje strane Vrbasa, a ne samo s PobrÃ„â€“a, koje je bilo mahala izgraÃ„â€“ena na brdu iznad Arnaudije dÃ...Â¾amije.Â Tako je Ferhadija, kako je od milja u narodu nazvana ova dÃ...Â¾amija, bila u svakom pogledu ne samo vizualno, komunikaciono i orientaciono nego i duhovno centralno mjesto grada i to je ostala do danas uprkos divljaÃ„Â•kom i krajnje glupom pokuÅjaju da se ruÅjenjem te divne dÃ...Â¾amije, tog spomenika najviÅjeg ranga u kulturi uopÃ„â€“e, istjeraju muslimani i islam iz grada koji je procvjetao upravo posredstvom dolaska islama i djelovanjem niza muslimanskih prvaka koji su stolovali u Banjoj Luci i u vrijeme kada je ona bila centar Ejaleta Bosna, koji je utemeljio njegov prvi valija Ferhat-paÅja. Ali, i kasnije, kada to viÅje nije bila, ali je ostala njena neprispodobiva arhitektonska i urbana ljepota i njen duh, koji, eto, ni taj izljev divljaÃ„Â•ke mrÃ...Â¾nje nije mogao ukloniti, jer su je odani ljudi i pravednici meÃ„â€“u onima koji nisu muslimani obnovili u punom svjetlu i slavi njene historije kao duhovnog Â centra i umjetniÃ„Â•kog djela prvog reda po kojem je jedino Banja Luka uÅila i trajat Ã„â€“e dok postoji u analima historije ljepote gradnje i slave ljudskog postojanja.Â

PiÅje: Akademik Muhamed FILIPOVIÃ„â€“ A

Izvor vijesti: Avaz.ba